

Baebele ya bana
E tlesa



Legodimong,
gaeng lere
botse la
Modimo



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Lazarus

E lomagantswe ke: Sarah S.

E phetotswe:


E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2017 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela
kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.



E rile Jesu a phela mo lefatsheng, o
ne a bua le ba rutwa ba gagwe ka ga
legodimo. O ne e bitsa
legae la ga rara,
ebe are, go na
le ma madulo a
magolo kwa



teng. Legodimo le gae le le golo le
lentle thata go feta mo lefatsheng.



Jesu are, kea go lo bankenyetsa
felo, ga ke tsamaya go le
bankanyetsa ke tla boela
morago gape
go lo
tsaya.



Jesu o ile legodimo morago ga go
tsoga baswing, ga barutwa ba gagwe
ba mo lebeletse a amogelwa ke maru.



Ba keresite ba gagologelwa di
tshepiso tsa ga Jesu gore
o tlo boa gape. Jesu
o rile o tla tla ka
tshoganyetso mo re
sa mosolofelang.



GONOBJALO LE
MODIMO




Jaanong ka ba keresite ba ba swang
pele a boa? Baibele ya re
batla ya go Jesu. Go swa
mo nameng ke go
phela le morena.



GONOBJALO LE
MODIMO



Tshenolo, buka ya bofelo mo baibele,
e re bolelela ka bontle jwa legodimo.
Se sentle ke gore legodimo ke legae
la Modimo. Modimo
o gongwe le gongwe,
mara bogona ba
gagwe bo ko
legodimong.



Baengele le batho bamagodimo
ba galaletsa Modimo
kwa legodimong, le
batho botlhe ba ba
swileng ba
galaletsa
morena
le bone.



Ba opela di pina tse dintle go mo
galaletsa. Ba opela
sefela se sesha ba re;
Go go tshwanetse go
tsaya lokwalo le go
kanolola
dikano tsa
lone, ka o
tlhabilwe;
...




... mme batho ba ditso tsothe le
ba dipuo tsothe le ba
merafe yotlho wa ba
rekololela Modimo
ka madi a
gago, ...



... wa ba dira dikgosi le baperesiti
ba Modimo wa rona ba
ba tla busang mo
lefatsheng.



Mafoko a bofelo mo baibeleng a bua
ka ga Jerusalema e ntsha, e dirilwe
ka matlapa a kwa go dimo thata
a gauta, a



patshima
godimo le
fatshe.




dikgoro tse digolo tsa legodimo ga
nke ditswalwa, a re tseneng re bone
gore go gontle
jaang ...
heela!




legodimo le lentle tota mogare.


Lefelo la teng le dirilwe ka gauta, le
di tsela tsa teng
di dirilwe
ka gauta.




Noka e entle ya metsi e elela go tswa boteng jwa Modimo. Gaufi le noka, go nna le setlhare sa bo phelo, e le setlhare sa ntlha mo tshimong ya etene.




Setlhare sena se bo tlhokwa
thata, se ntsha maungo a le 12 a
farologaneng kgwedi engwe le
engwe. Le matlhare a sona a tliša
pholo mo di tshabeng.




Legodimo ga le tlhoke letsatsi
kgotsa ngwedi gore go kganye.
Kgalalelo ya gagwe e tletse ka
lesedi. Ga go nke go nna bosigo.



Le diphologolo kwa legodimong di
farologane thata. Tsotle di rutilwe
sentle ebile di bo tsalano, di ja
tlhaga tsotlhe.



Le di Tau le tsona di ja jaaka di kgomo. Morena are, "Di ka se senye mothabeng yame e boitshepo".



Ga re lebeletse, re lemoga dilo tse
di se yong kwa ledimong. Ga
gona mafoko a
galifisang.

Ga gona
motho

o o

lwang

le o

mongwe

kgotsa o iponang.



Ga gona di notlolo mo me jakong, ka
gonne ga gona magodu. Le
dinokwane
ga di
teng.

Ga
gona
sebe kwa
legodimong.




Kwa legodimong
le Modimo ga gona
dikeledi. Di nako tse
dingwe, batho ba lela,
ba utlwile botlhoko
thata mo bo phelong.
Mara kwa legodimong,
Modimo o tla ntsha
dikeledi tsa bona.




Ga gona leso kwa legodimong gape.
Batho ba Modimo batla phela go sa
feleng le morena.


Ga gona
botlhoko,
ga gona
go lela.



Ga gona malwetsi, ga gona menate,
ga gona maso. Mongwe le mongwe
o itumetse go
sa feleng le
Modimo.




Bontle thata ke gore, Legodimo
ka la ba simane le ba setsana (le ba
bagolo) ba ba dumetseng go Jesu
Keresete jaaka morena
le mo pholose wa
bona ebile ba
mo obamela
jaaka morena
wa bona.




Kwa legodimong, gona le buka e e
bidiwang buka ya kwana ya bophelo.
E tletse ka maina a batho. A o itsi
gore ke maina a bo mang a
kwetsweng mo bukeng
eo? Ke a
botho botlhe
ba ba beileng
Tshepo mo go
Jesu. A leina
la gago le teng?



Mafoko a bofelo a baibele ke
mafoko mantle a go memiwa kwa
legodimong. "Mowa O boitshepo wa
re, 'Tlayang!'



A o o utlwang are 'Tlayang!' A o
o nyorilweng a tle. Le mongwe le
mongwe yo a eletsang, a tseye metsi
a bophelo
le fela."



Legodimong, gaeng lere botse la Modimo

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,
Baibele,

e fitlheletswe mo

Johane 14; 2 Bakorinthe 5;
Tshenolo 4, 21, 22

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena, o tla phela le ena go ya bosakhutleng.



Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo: Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kete ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

